

Республика лицейин 6-9 кылаастарыгар 2021-2022 үөрэх сылыгар туттарсыы туһунан биллэриин сурук

Республика лицейэ 2021-2022 үөрэх сылыгар физико-математическай хайысхалаах сахалыы үөрэнэр 6-9 кылаастарга эбии үөрэнээччилэри сүүмэрдиирин туһунан биллэрэр. Туттарсыыга Дьокуускай куоракка төрөппүттэрин кытары олорор, үөрэнэр оҕо кыттар.

Туттарсыыга кыттар үөрэнээччилэр олунньу 18 күнүттэн кулун тутар 17 күнүгэр диэри регистрацияланаллар: аллара суруллубут докумуоннар сканердарын биир архыып онорон rli15@bk.ru электроннай почтаҕа ытталлар (бу докумуон үөрэнээччи аатынан (ФИО) ааттананар:

1. Үөрэнээччи сүүмэрдээһингэ кыттарын туһунан төрөппүт сайабылыанньата.
2. Үөрэнэр оскуолатыттан ыспырапка.
3. Оҕо персональнай дааннайдарын туһанарга көнүллүүрүн туһунан төрөппүт сайабылыанньата.
4. Үчүгэй хаачыстыбалаах өннөөх хаартыската, 1 устуука.

6-9 кылаастарга туттарсыы 3 түһүмэхтээх:

1-кы түһүмэх (кэтэхтэн формат) – кулун тутар 21 күнүгэр,

2-с уонна 3-с түһүмэхтэр (сирэй формат) – мүүс үстэр 3 -18 күннэригэр ытыллаллар.

• **Маннайгы кэтэхтэн түһүмэххэ** кыттааччылар математикаҕа суругунан экзамены ЗУУМ платформа нөҕүө туттараллар.

Түһүмэҕи ситиһиилээхтик ааспыт үөрэнээччилэр испийһэктэрэ кулун тутар 22 күнүгэр лицей саайтыгар тахсыа. Бу испийһэктэ кирибит үөрэнээччилэр иккис сирэй форматынан ытыллар түһүмэххэ кытталлар. *Иккис, үһүс түһүмэхтэр ытыллар аадырыстара: Дьокуускай куорат, Ойуунускай уулуссатын 37 дьытэ.*

• **Иккис түһүмэх үс түүрдээх(сирэй формат):**

- 1 туур Математикаҕа тылынан экзамен (6,7,8,9 кылаастар)
- 2 туур Саха тылыгар суругунан экзамен (аахпыттан суруйуу), (6,7 кыл)
Математикаҕа суругунан экзамен (6,7 кыл)
Педагогико-психологическай тест (8,9 кыл)
Математикаҕа суругунан экзамен (8,9 кыл)
- 3 туур Педагогико-психологическай тест (6,7 кыл)
Саха тылыгар суругунан экзамен (аахпыттан суруйуу), (8,9кыл)
Физикаҕа суругунан экзамен (8,9 кыл)

• **Үһүс түһүмэх(сирэй формат):**

Үөрэтии, педагогико-психологическай тест, биирдиилээн кэпсэтии

Үһүс түһүмэххэ ааспыт үөрэнээччилэртэн ирдэнэр докумуоннар:

- төрөөбүтүн туһунан свидетельство копията;
- оскуола бэчээтэ, директор илии баттааһына туруоруллубут 2020-2021 үөрэх сылынааҕы сыаналара;
- үөрэнээччи амбулаторной каартатыгар олобуран толоруллубут №025 форма;
- хаартыска 3x4 - 2 устуука.

Кыттааччылар икки клетка уонна биир линейка тэтэрээттээх, ручкалаах, харандаастаах, медицинскэй мааскалаах кэллэр.

Туттарсыы экзаменнара санитарно-эпидемиологическай ирдэбиллэри толору тутуһан ытыллаллар.

**2021-2022 үөрэх сылыгар Өрөспүүбүлүкэ лиссийин
6-с, 7-с, 8-с, 9-с кылаастарыгар
эбии миэстэлэргэ туттарсыы хаамыыта**

Күнэ	Түһүмэх	Бириэмэтэ	Кылааһа	Экзаменнар
18.02-17.03	Регистрацияланы rlil5@bk.ru			
21.03. (баскыһыанһа)	I түһүмэх (кэтэхтэн формат)	9 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	6, 7, 8, 9	Математикаҕа суругунан экзамен
		15 ⁰⁰	6, 7, 8, 9	I түһүмэх түмүгэ
03.04. (субуота)	II түһүмэх (сирэй формат) 1 туур	9 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	6, 7, 8, 9	Математикаҕа тылынан экзамен
		16 ⁰⁰	6, 7, 8, 9	Экзаменнар түмүктэрэ
04.04. (баскыһыанһа)	II түһүмэх (сирэй формат) 2 туур	8 ³⁰ – 9 ³⁰	6, 7	Саха тылыгар суругунан экзамен (аахпыттан суруйуу)
		9 ⁴⁰ – 12 ⁴⁰	6,7	Математикаҕа суругунан экзамен
		8 ³⁰ – 9 ³⁰	8,9	Педагогико-психологическай тест
		9 ⁴⁰ – 12 ⁴⁰	8,9	Математикаҕа суругунан экзамен
		16 ⁰⁰		Экзаменнар түмүктэрэ
		17 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	6,7,8,9	Үлэни көрүү (бағалаахтар)
		18 ³⁰	6,7,8,9	I туур түмүгэ
05.04. (бэнидиэнһик)	II түһүмэх (сирэй формат) 3 туур	9 ⁴⁰ -10 ⁴⁰	6,7	Педагогико-психологическай тест
		8 ³⁰ -9 ³⁰	8,9	Саха тылыгар суругунан экзамен (аахпыттан суруйуу)
		9 ⁴⁰ – 12 ²⁰	8, 9	Физика (суругунан экзамен)
		16 ⁰⁰	8, 9	Экзаменнар уонна II туур түмүгэ. II түһүмэх түмүгэ
06.04. (оптуорунһук)		9 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	6, 7, 8, 9	Докумуону тутуу
07.04. – 09.04. (сэрэдэ-субуота)	III түһүмэх (сирэй формат)	9 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰	6, 7, 8, 9	Үөрэтии Биирдиилээн кэпсэтии. Психолого-медико- педагогическай консилиум Докумуоннары үөрэтии. III түһүмэх түмүгэ
10.04. (субуота)		16 ⁰⁰	6, 7, 8, 9	Уопсай түмүк
18.04 (субуота)		11 ³⁰	6, 7, 8, 9	Киирбит оҕолор төрөппүттэрин мунһаҕа

Билсэр телефоннаргыт: 40-25-78, 8924 3615834, 89644277206-ватсап, 89644221020

Саайт аадырыһа: www.erelsakha.ru

Сайабылыанһалар формаларын, сүүмэрдээһин быраабылатын, туттарсыы хаамыытыгар уларыйыылары лицей саайтыгар көрүүххэ сөп.